









# Салаллан эрэр саргылаах Сага Дылынан, кэлэн иһэр XXI-с үйэнэн, күндү доботтор!

И. М. Рецетников батынат пародий театр өөрү күдүлүттэн тутан, ооньнууу оройуттан илан кэлэн иһэр Сага Дылына күргүмүкүн көрсөр ДЬОРО КИЭ-БЭЛЭРНГЭР иһтирар!

Ахеминьы 31 күнүгэр киэһэ 8 чаастан

Сага ыра артыстанан,  
Сырамак үөрүү үктэллэнэн  
Сага үйүнн көрсөр  
Дыкты киэһэ!

Бу түүн айыкхэ: Шахерезада остуоруйата, сөбүлээн естар ырыаларыт, үнүкүү-батын, көр-нар...  
Биллэт сманата—70 солк.

Түүн 1 чаастан муус-хаар олохтор парвалары-  
гэр

XXI үйэ аатыгар  
Ыра сана салтыа ыаргыдны,  
Дүмүбүл төлөнүн суумар  
Барыбыт үөрүүтө холбоступ!  
(Быраанынныахтаагы фейерверк).

Түүн 1 чаас 30 мүн.  
Бары тутускутуган театра уонна А. К. Софронов аатынан спортзалга тийимит уоттаах-күөстээх үг-

түү-батын үөһүгэр оройбутууан күһүбүт!  
Биттот сманата—35 солк.

1 января 2001 года

## БРИГАНДАЕМ НА НОВОГОДНИЙ ШОУ-КОНЦЕРТ

«...и дальше века длится ночь...»  
Начало: 20 часов Выход—70 руб.

## «АМА, УМНАР УҮБҮҮОН...»

2001 сыл тохсуньу 2 күнүгэр киэһэ 8 чаастан  
30-тан үөһэ састаахтарга аналлаах

Сага Дылылаагы ностальгия дьоро киэһэтэ  
Кыттымын илаллар: республика лауреаттара Либ-  
Б-ва, Геннадий Монгуштар, Мистер Вальтер, аасыт  
үбө бастык ырыаһыттар.

Программатта: маскарадтар баллара, билинэн уруу-  
ку көм үнүкүүтөр, 70-80 сыллардаагы музыка, ол  
быһыгар маассабай-көрдөөх ооньнуулар.

Биллэт сманата—50 солк.

3 января

## ДИСКОТЕКА

Супер-танцевальная программа для молодежи  
«2001 децибел»

Начало: 20 часов Выход—50 руб.

Тохсуньу 4 күнүгэр киэһэ 4 чаастан

## ОБО, ОБО ЭРДЭХХЭ ООНЬООМОХТООН ХААЛЫАБЫН!

Улахан састаах олоорго аналлаах  
Сага Дылылаагы көр-нар (VIII—X кыл.)  
Биллэт сманата—20 солк.

Доботторгутун тутуһан, аластарытын армаллаһан  
кэлэн көхтөөхтүк кыттарытыгар!

Хас киэһэ айы иһирин биллэтинэн сүүйүүлар  
«оньноуохтара уонна эһиһиһэ астаах, үкүтү утах-  
таах бар үлэһиһэ».

Биллэт эрдэттэн тархталарынан уонна театр мас-  
сатыгар атылаһар.

Коллективной сайаапталары илалыт. Тийэтиһи!



Убаастыыр аймакхыт, күтүүнүт, колхознай-  
с-ахознай үлэ ветерана, Кытаанах нэһилиэтин  
олохтооҕо  
**ОКОНЕШНИКОВ Николай Гаврильевич**  
Айрахан ыарыыттан өлөн туораабытынан эдьи-  
лэбитигэр Клавада, ололоругар дьини кутурдам-  
мытын тирдэбит.  
Сагаһа Инаа Титонна уонна кини ололоро.

Колхознай-совхознай үлэ ветерана, хоту кө-  
рүлүлүү кыттылааҕа, Кытаанах нэһилиэтин  
олохтооҕо  
**ЕРМОЛАЕВ Иннокентий Ильич**  
(Холкуостаах Лезентей)  
65 сааһыгар ыарахан ыарыыттан олбүтүн, дь-  
аһынык курутуйан туран, аймахтарыгар, та-  
б-арыстарыгар, билэр дьонугар иһтиһирэбит.  
Убайа, балыстара, кийиктэ, бырааттара  
уонна чугас аймахтара.  
Кутурданнарын тирдэллэр:  
—Нэһилиэк олохтооҕо, үлэ ветерана, хоту  
көһөрүлүү кыттылааҕа Ермолаев Иннокен-  
тий Ильич олбүтүнэн бииргэ төрөөбүттөрүгэр,  
аймахтарыгар Кытаанах нэһилиэтин дьаһалтата,  
олохтоох орто оскуола коллектива.  
—Күндү таайдара, убайдара, бырааттара Ер-  
молаев Иннокентий Ильич олбүтүнэн убайыгар  
Скопешников Василий Гаврильевичка, балты-  
гар Марфа Гаврильевна, күтүүтүгэр Гаври-  
л Федотович Оногосовтарга Чурапчыттан, Кыта-  
анахтан аймахтара Окочешниковтар, Ермолаев-  
тар, Тролуковтар, Местниковтар.

Тыыл, үлэ ветерана, Чурапчы салиэниэтин  
олохтооҕо  
**АНДРЕЕВА Варвара Филипповна**  
уһун ыарахан ыарыыттан олбүтүнэн дьини ку-  
турданнарын тирдэллэр:  
—Күндү ийэтэ Варвара Филипповна олохтон  
туораабытынан дьүөгөтүгэр, Армылаах орто ос-  
куолатын учууталыгар Варламона Оксана Дми-  
триевнада Макарова Надежда Васильевна уон-  
на кини дьэ көргөнө.  
—Күндү ийэтэ Варвара Филипповна олбүтүн-  
эн кыһыгар, Болтоҕо орто оскуолатын учуу-  
т-лыгар Картузова Елена Дмитриевнада, кини  
дьэ көргөнүгэр Болтоҕо орто оскуолатын Х  
рылаһын үөрөнөөччүлэрэ, төрөһүттөрө.

Педагогической үлэ, тыыл ветерана, Хөтөөгө  
нэһилиэтин олохтооҕо  
**МАТВЕЕВ Дмитрий Павлович**  
уһун ыарахан ыарыыттан олбүтүнэн дьини ку-  
турданнарын тирдэллэр:  
—Педагогической үлэ, тыыл ветерана Мат-  
веев Дмитрий Павлович олбүтүнэн уолуттары-  
гар Александр, Анатолий Матвеевтарга, нини-  
лэр дьэ көргөтөрүгэр, сивинэртүгэр, чугас ай-  
махтарыгар Хөтөөгө нэһилиэтин дьаһалтата,  
кырдыаастарын сабыта, Дьиниһээри пародий  
театр коллектива.  
—Күндүтүк саныыр, убастыыр таайдара, бы-  
раата Матвеев Дмитрий Павлович олбүтүнэн  
көргөнүгэр, ололоругар, иһинтүгөрүгэр, сивин-  
эртүгэр, бары аймахтарыгар Чурапчыттан Попов-  
тар, адыһыт Матвеева Пелагея Николаевна.  
—Уолугар, байлэрин үлэбиттэригэр Мат-  
веев Александр Дмитриевичка, кини дьэ көр-  
гөнүгэр, бииргэ төрөөбүттэригэр, аймахтарыгар  
Дьини агро-оскуолатын коллектива.  
—Уолугар Матвеев Александр Дмитриевич-  
ка, кини дьэ көргөнүгэр Дьини бөһүөлөгүн  
Свернай үлэбэтин олохтоохторо.  
—Күндү добордоро Матвеев Дмитрий Павло-  
вич олбүтүнэн көргөнүгэр Акулина Иннокен-  
тиевна, ололоругар, чугас аймахтарыгар Дми-  
трий Павловичка кытта Чурапчытаагы педучи-  
лищени 1951 сыллаахха бииргэ үөрөнөн бүтэр-  
биттэр.  
—Таптааллаах көргөнө Дмитрий Павлович Мат-  
веев күн сириттэн барбытынан көргөнүгэр Аку-  
лина Иннокентиевнада, ололоругар, сивинэртү-  
гэр, бары аймахтарыгар Акулина Иннокенти-  
евна кытта Чурапчытаагы педучилищени  
1952 сыллаахха бииргэ үөрөнөн бүтэрбиттэр.

Тыыл, үлэ ветерана, Хөтөөгө нэһилиэтин  
олохтооҕо  
**ПИШИГИНА Анна Васильевна**  
уһун ыарахан ыарыыттан олбүтүнэн дьини ку-  
турданнарын тирдэллэр:  
—Күндү ийэлэрэ Пишигина Анна Васильевна  
олбүтүнэн СР Нолуокта управлениетын сала-  
баччытын солбуулааччытыгар Маркоп Егор  
Георгиевичка, Чурапчы улууһун судейнай при-  
ставыгар Маркоп Илья Егоровичка, бары чугас  
дьонноругар Чурапчытаагы нолуок инспекци-  
тын коллектива.  
—Таптааллаах ийэлэрэ Пишигина Анна Васи-  
льевна олбүтүнэн генерал Е. Е. Маркопка, Фе-  
деральной Суут үлэһиттэригэр И. Е. Маркопка  
улуустаагы ис дьымала отдела.

**АТЫЛЫБЫТ**  
Одус таһаарыт. Сманата—6 тыһ. солк. Сага-  
ны сыл таһаарыт, көлөр күһүн ылааххытын  
си, Билсэр телефонут 25-517.

**МАХТАНАБЫТ**  
Биллэти ийэбит, Герой-ийэ ВАСИЛЬЕВА Варвара  
Сквична улуустаагы иһи балыһа терапевтической  
отделениеттар өр кэмгэ сытан энтөнөн тирьэста.  
Уһунук туруулаһан туран ийэбитин иһинтээн күн  
сэрин жөрдөрбүт манан халааттаах аһинаалларга—  
республика үтүөлөөх ырайыгар Г. Э. Кузьминга, Г.  
В. Никитинга, Е. С. Окочешниковога, медестралар-  
га, санитаркаларга мунура суех махтабытын тир-  
дэбит.  
Ийэбит барахсан үтүө санаалаах, үрдүк биллэллөөх  
срачтарга эмтөмниттэн махтаа мунура суох.  
Кэлэн иһэр 2001 сылынан, Сага Үйүнн Григорий  
Эдуардовичка, Георгий Ефимовичка, Елдокия Семенов-  
ичка, отделение бары үлэһиттэрин иһиттик, истин-  
тикэрдэһиһиһиһи! Кытаанах доруубуһун, дьон оло-  
дун туһугар өксүр ыарахан үлэһиттэр ситиһини,  
тус олоххуттар, чугас дьоннугар дьолу-сэргини  
баһарабыт.  
Герой-ийэ Васильева В. С., көргөнө Федороп К. К.,  
оолоро, иһинтэра, күтүттэра, сивинэра.

Иһинтэтигэр, саласнытыгар Родионова  
Александра Николаевнада тойоно, ололоругар  
а-аһара, Ара дөйдү Улуу сэриитин кыттылаа-  
ҕа, үс бөйбүөй орден кавалера, педагогической  
үлэ ветерана, Дьинитэн төрүттээх Дьолуустай  
күрэт олохтооҕо  
**РОДИОНОВ Николай Григорьевич**  
уһун ыарахан ыарыыттан олбүтүнэн дьини ку-  
турданнарын тирдэбит.  
Чурапчыттан Анастасия Григорьевна, Анна  
Фомина, Александр Алексеев уонна кинилэр  
дьэ көргөттөрө.

Кырдыаҕа эдьиһэ, тыыл, үлэ ветерана, хоту  
көһөрүлүү кыттылааҕа, Чурапчы салиэ-  
ниэтин олохтооҕо  
**МЕСТНИКОВА Анна Егоровна**  
уһун ыарахан ыарыыттан олбүтүнэн балтыгар,  
дүүгөбүтүгэр Любада уонна кини ололоругар  
дьини кутурданнарын тирдэбит.  
Чурапчытаагы интернат-оскуолада бииргэ үө-  
рөһүннү доботторо, таһаарыстара.

Редактор Г. Г. ПОНОВ  
НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапча, ул. Карла  
Маркса, 26 «а». Телефоны: редактор — 41-332,  
отделы — 41-265.

Учредители (соучредители) газеты — Редакция, Администрация  
улуса, Правительство Республики (Саха Якутия). Газета выходит  
на якутском языке, выходит по вторникам, четвергам и субботам.  
Индекс газеты 54907

Автор суругар аһаһар  
саһаа редакция позициятыгар  
кыһаһа сөө күбүһөр буолабыт.  
Сурукка иһиһилэр сакчылар  
кырдыаһаастарыгар иһинтэ-  
ниһа кыһа үгө бөһүө күтөр.